

## Ausèths de neste : lo *gòlis*<sup>1</sup>

Qu'acabam la seria de cinc fichas en parlar deu *gòlis*. Lo nom d'aqueth auseron que vieneré deu mot panoccitan *gola*<sup>2</sup> qui a balhat a neste *golar*. Lo *golar* qu'ei lo grèish qui ei autorn deu còth deu pòrc. En arríder, de quauqu'un (o quauqu'ua) qui a un còth espès, com lo d'un pialar de rugbi, que disen :

*Aqueth (aquera) qu'a un bèth golar !*

Mercés a Internet, que poderatz espiar fotòs d'aqueth auseron e qu'ei vertat, sus *daubuas*<sup>3</sup>, que vederatz lo còth quauque drin proporcionat quan lo comparan au deu passerón, deu pinçan o de la *codireta*<sup>4</sup>. Que sembla qu' aquera origina e sia específica au gascon. Lo *gòlis* qu'ei un ausèth familhèr, hèra familhèr. Qu'ei solitari mes que cèrca totun la companhia de l'òmi : sovent, quan te ved, que diserén que't saluda en cantarejar a la soa mòda. Qu'ei sustot l'amic deu *casalèr*<sup>5</sup> : quan tribalhas la tèrra a l'*abòr*<sup>6</sup> o tanben au primtemps, que't vien tot *au ras*<sup>7</sup> entà minjar un vermiòt puish quan ei arregolat que s'apora sus un arbolet vesin. Que pòt arribar que preni l'abituda de't viéner véder tot còp qui vas tribalhar au casau e, quan i a un plèish, que s'i estuja e que canta a tot doç.

Mei que mei, cada casau qu'a lo son *gòlis*. L'auseron que pòt donc estar hèra amistós dab lo casalèr, anar dinc a aporà's sus l'espatla (que m'a *aparit*<sup>8</sup>!) o minjar en la man (qu'avetz videos a Internet) ; mes avisatz-ve, que defen lo son territòri e que pòt estar hèra maishant dab los autes ausèths qui'u volerén panar la plaça. L'ivèrn, quan tòrra, *en balhar endom*<sup>9</sup> a las plumas, que's hica en bola. Atau, que's vira deu hred mes que diserén que malauteja, çò qui justifica lo comparèr :

*Arromerat<sup>10</sup> com un gòlis !*

Que'u vam illustrar dab un exemple :

- Tè, Catarina, non t'ac èi pas dit, que'm vienoi passejar per vòste lo mes passat. E que vedoi au Jausèp de Casterar. Non cambia pas aqueth òmi, qu'ei tostems joen !
- Cara't ! Per aquestes torns qu'a avut drin de crebèra. Que l'anèi véder ger<sup>11</sup>, n'ei pas briga en bonas<sup>12</sup> ! Qu'ei arromerat com un gòlis !

En la ficha n°52, qu'avem explicat l'adjectiu *arromerat*. Aquera locucion que s'emplega sonque entaus òmis. Mes totun, d'ua gojateta qui n'ei pas trop *esberida*<sup>13</sup> que podetz díser :

*Qu'ei drin arromerada<sup>14</sup> aquera mainadeta !*

Que'm rapèla tanben la mea mair quan demandava novèlas deu neste hilh quan èra petit que disè :

*Quin va lo gòlis ?*

Enfin qu'ei lo men pair qui'm contè açò :

*Un còp tirat sèt assietas de sang au gòlis, lo praube auseron que ditz :*

*Espiatz las meas camas ! Que cau sagnar subant lo jarret !*

Pas aïsit d'explicar ! La sieta de sang que rapèla ua vielha tradicion nosta : quan sagnavan un poret qu'amassavan la sang puish que la hasèn còser a la padèra dab drin d'alh e de peirassilh. Qu'aperavan aquò la sanqueta. Mes lo jarret que hè pensar meilèu au pòrc...

<sup>1</sup> rouge-gorge	<sup>9</sup> en donnant du volume
<sup>2</sup> gueule	<sup>10</sup> pelotonné,
<sup>3</sup> certaines	<sup>11</sup> mal en point
<sup>4</sup> bergeronnette	<sup>12</sup> hier
<sup>5</sup> jardinier	<sup>13</sup> pas du tout en forme
<sup>6</sup> automne	<sup>14</sup> éveillée
<sup>7</sup> tout près	<sup>15</sup> endormie, mollosse
<sup>8</sup> advenu	



## Lo purmer só<sup>1</sup>

Au dia de uei, non mancan pas las crèmas de tot ordi *entà's virar lo sorelh*<sup>2</sup>. *Non i a pas hèra*<sup>3</sup>, non n'i avè pas atau e, au primtemps, quan anavas tà dehòra, que tornavas drin roi. Que podèrs aver suu bras o sus las camas quauques *lusors*<sup>4</sup> qui't *prudèn*<sup>5</sup> quauque drin. Alavetz mair neste que disè :

*Non te'n hasquis pas,  
aquò qu'ei lo purmèr só !*

<sup>1</sup> premier soleil de l'année  
<sup>2</sup> se protéger du soleil  
<sup>3</sup> il n'y a pas si longtemps  
<sup>4</sup> rougeurs  
<sup>5</sup> démangeaient